

ЭНСИЭЛИ

Нам улууһун хаһыата — 1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

Тыл — омул баар-суох сыаннаһа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биридди норуот бэйэтин ураты майгынаах культуратын, үгэстэрин, тылын харыстыыр сувереннай бырааптаах.

Саха Республикатын Тыл туһунан Сокуонуттан

Сэтгинньи 28 күнэ — „Энсиэли“ хаһыат телемарафона!

Бу күн телемарафон сарсыарда 10 чаас-тан киэнэ 18 чааска диэри — 8 чаас тигинэччи барыаба.

Этиллибитин курдук, телемарафон улуус хаһыатыгар сурутууга ананар, онон аабааччылар, дьон-сэргэ сурутуу хампаанньатыгар туох-хайдах кытталларын, этиилэрин-санааларын билсиэххит.

Күөх экрантан хаһыат оҥоһуллуутун, таһыллытын — редакцияттан типографияба тийэ — сиһилии көрдөрүүхпүт, көпсүөхпүт.

«Энсиэли» редакциятын түбүктэрэ диэн рубрикаба хаһыат үлэһиттэрин күннээби үлэлэрин-хамнастарын көрүүхпүт-истиэххит.

Улуус хаһыатыгар быһаччы көмөлөһүөн бадалаах тэрилтэлэр салайааччылары кэлэн көмө-тирэх буолуохтара.

5 сериялаах уус-уран киинэ көрүүхпүт, викторина, концертнай нүөмөрдөр о. д. а. эһигини сэргэхситиэхтэрэ.

Бу күн дьибэ сурутуу 21-632, 21-141 тел. ытыгылыаба, манна сайаапка түһэрбит дьонтон 10 аабааччыга босхо подписка тиксиэбэ. Бу кимнээх буолаллара марафон бүтүүтүгэр жеребьевка түмүгүнэн биллиэбэ.

Сэтгинньи 28 күнэ — «Энсиэли» хаһыат телемарафон ытар. Сарсыарда 10 чааска 3 каналы холбуургун умнума, биһиги телемарафонмутугар кыттыны ылың!

„Энсиэлини“ — хас ыал ахсын!



ДЬИЭБЭ СУРУТУУ — БУ СОНУН

Эн улуус киинигэр олоһубун, аныгы олох сиэринэн иллэн кэмим кырымчык... Улууһун хаһыатыгар суругар бадалааххын эрээри — почта тэйиччи, халлаан тымныйда, уулуссаба халтараан...

Бу кыһалбаны «Энсиэли» бэйэтэ быһаарар! Эн биридэ телефонунан сайаапка түһэрдин да кэлэр сыл анарыгар эрэллээх доһорун «Энсиэли» дьибэбэр тийэн кэлэ туруоба.

Улэ чааһыгар 2-11-41 телефонунан аадырыскытын, ааккытын-суолгутун, тобоостоох бириэмэбитин эттигит — онон бүтэр! Редакция үлэһитэ тийэ — дьибэбэр баар эрэ буол.

Ахсынньы 10 күнүгэр диэри — «Энсиэлини» дьибэбэ сурутуу барар, түгэни мүччү тутуман!

«Энсиэли» редакцията.

«Энсиэли» хаһыакка 1997 сыл бүтэһик ыйдарыгар уонна 1998 сыл бастакы анарыгар хаһыакка сурутуу ытыгылла турар.

Тэрилтэлэргэ 0,5 коэффициеннаах чэпчэтии көрүллүбэт.

Улуус хаһыатыгар биир ыйга сурутуу сыаната 12400 солк., тэрилтэлэргэ — 24800 солк.

Ус ыйга биридүүлээн дьонно — 37200 солк., тэрилтэлэргэ — 74400 солк. Оттон сыл анарыгар биридүүлээн дьонно сурутуу сыаната 74400 солк., тэрилтэлэргэ — 148800 солк.

Аабааччылар уонна тэрилтэ салайааччылары, улуус хаһыатыгар суруттараргытын умнуман!

УЛУУС БАҞЫЛЫГЫН ДЬААЛА

УЛУУС ДЬААЛАТТЫН 1997 СЫЛЛААХ ҮЛЭТИН ОТЧУОТУН ТУҞУНАН

Саха Республикатын Президенин «Улуустар дьаһалталарын баһылыктарын иһилиэнньэбэ отчуоттарын туһунан» уураабар олоһуран дьаһайбын:

1. Улуус баһылыгын отчуотун анал график быһытынан ахсынньы 1 күнүттэн ахсынньы 20 күнүгэр диэри ытарга.

2. Отчуоттуур дакылаат бөлүмүгэр маанык бөлүбү тэрийэргэ: Лукин И. Г. — салайааччы, Винокуров Ф. В., Бочкарев В. М., Сивцев К. Е.

3. Нам с. отчуоту ураты график быһытынан ытарга.

4. Бөлөхтөрү транспорун хааччыларга эппиэтинэни ЧС комиссиятын председатели солбуйааччы Кобяков А. Г. сүктэрэргэ.

5. Бу дьаһал туолуутун хонтуруолун баһылык бастакы солбуйааччы Иванов Е. Е. сүктэрэргэ.

А. ЯДРЕЕВ,
улуус баһылыга.

Ааспыт бээтинсэбэ, сэтгинньи 21 күнүгэр, улуус киинин М. Аммосов аатынан уулуссатын 8, 8а, 9 уонна 11 нүөмөрдээх дьибэлэригэр, 11 ыалга айылба гаһа кириэн, күөх уот күүдэпчилэнэ умайда.

Биир дойдулаахпыт, бөдөн государственнай уонна общественной деятель М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сылынаабы юбилейыгар аналаах дьаһаллартан биридэстэрэ, кири аатынан уулусса олохтоохторун дьибэлэригэр, айылба гаһанын киллэрини үлэтэ түмүктэнэн эрэр.

М. Аммосов аатынан уулусса уопсайдарыгар уонна дьибэлэргэ гаһы киллэрини үлэлэрэ ааспыт сайынгыттан садаламмытара. Онно улууска гаһы киллэринин дьарыктанар А. А. Федоров, Р. С. Шапошников салайааччылардаах «Намгазстрой» учаастагы, «Ленагаз» АО коллективтара уонна ЖКХ муниципальной-унитарнай предприятие (Н. А. Самсонов) специалисттара туһааннаах үлэлэри былааннаахтык ыттылар.

Ити тэрилтэлэр салайааччылары, специалисттара, рабобайдара сэтгинньи 21 күнүгэр, сарсыарда 10 чааска М. Аммосов аатынан уулус-

М. К. АММОСОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЫН КӨРСӨ

Газовиктар тылларын толордулар

са 8-с нүөмэрин 4-с квартиратыгар, үлэ ветераннарыгар, пенсионердарга, кэргэнни Е. М. Федороваба, М. А. Сивцевка «Ленагаз» АО маастара Роман Мальцев, слесарь Владимир Дураев таһыттан кириэр газ турбаларын А. А. Винокуров — Оһохчут туппунт кирпиичтэ оһоһор уонна газ билииттэтигэр холбоотулар.

Улуус киинин маанылаах ыалларыттан биридэстэрин үөрүүтүн-көтүүтүн үлэстэ Нам сэлээнньэтин дьаһалтатын баһылыга Д. П. Корякин, ити тэрилтэ специалиһа С. Г. Кокорев, «Намгазстрой» учаастак начальнига А. А. Федоров, «Ленагаз» АО салайааччыта Р. С. Шапошников, ЖКХ МУП директора Н. А. Самсонов, ити тэрилтэлэр үлэһиттэрэ А. Н. Юшанов, Р. Р. Мальцев, А. А. Винокуров о. д. а. кэлбиттэр.

Нам сэлээнньэтин дьаһалтатын баһылыга Д. П. Ко-

рякин М. К. Аммосов юбилейыгар аһамыт дьаһаллартан биридэстэрэ, Нам с. М. Аммосов аатын сүгэр уулуссаба олохтоох 11 ыалга айылба гаһа кириэн, улахан чэпчэтии оҥоһуллубут тэрилтэлэри уонна кинилэр коллективтарын, дьибэлэһтэри эбэрдэлээн тыл эттэ, Нам сэлээнньэтин дьаһалтатын бочуотунай грамоталарын туттарда. Наһараадаламмыттар ортолоругар «Ленагаз» АО слесардара А. Н. Юшанов, А. А. Сысолятин, И. А. Лебедев, «Намгазстрой» слесардара И. Н. Федоров, П. П. Назаров, И. И. Колпашников, сварщиктар биригэдьиригэр И. П. Иванов, электрогазосварщик С. А. Гладков, оһохчут А. А. Винокуров ааттаннылар.

Эбэрдэ тылларын Р. С. Шапошников, А. А. Федоров, М. К. Аммосов фондатын директора Н. Н. Петров, Н. А. Самсонов эттилэр.

— Мин олоһум 49 сылын ыччаты иһитигэ-үөрэтигэ аһаатым. Бу дьибэбэ 37 сыл олордум. Ити сыллар усталарыгар, бүгүнгэ диэри оһох оттуутун түбүгүн эппинэн-хааммынан биллим.

Биһиэхэ газ кириитигэр көмөлөспүт улуус уонна сэлээнньэ дьаһалталарыгар сүүрэн-көтөн түбүгүрбүт, бириэмэлэрин аахсыбакка үлэ-лээбит дьоммутугар барда махтал тылларын этэбит.

Бу үөрүүлэх күммүтүгэр чабылхай Максимыт үтүө аата умнуллубакка, улуһун дьонугар-сэргэтигэр күн бүгүнгэ диэри күөс-көмө буолара кэрэхсэбиллээх, — дири айылба гаһа бастакынан кирибит дьибэтин олохтооһо, үлэһит ыччат орто оскуолатын директора, норуот хаһаайыстыбатын үтүөлөөх үлэһитэ, улуус бочуоттаах гражданина М. А. Сивцев.

В. СЫРОМЯТНИКОВ.

ҮӨРҮҮЛЭЭХ МҮННЬАХ

Сэтгинньи 21 күнүгэр, эбиэттэн киэнэ, норуот айымньытын уонна сынньалагын киинигэр тыа хаһаайыстыбатын үлэһиттэрин күнүгэр аналаах үөрүүлэх мунньах ытыгылына. Онно тыа хаһаайыстыбатын бородууксуйатын оҥоруунан дьарыктанар хаһаайыстыбалар 65 делегаттара кытыннылар.

И. И. Ощепков, М. Аммосов аатынан ПК ыанньыксыта, Н. Н. Байшев «Харыялаах» ПК ыанньыксыта, В. П. Куличкин «Модут» ГУП механизатора, Н. Н. Сысолятин «Нам» УПХ оһуруотчута, М. П. Сивцев, «Дьулус» баһынай хаһаайыстыбатын баһылыга, улуус дьаһалтатын, Н. Е. Васильев «Кэскил» баһынай хаһаайыстыбатын биригэдьиригэр, И. В. Охлопков «Сайылык» баһынай хаһаайыстыбатын баһылыга, И. Г. Рожин, «Бүтэй» баһынай хаһаайыстыбатын чилиэнэ тыа хаһаайыстыбатын министерствотын бочуотунай грамоталарынан наһараадаланнылар. Мунньах кыттыылаахтара ыңгыры суругу ылынылар.

Биһиги корр.

АХСЫННЫ 28 КҮНЭ ИЛ ТҮМЭН БЫЫБАРА

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУННАБЫН (ИЛ ТҮМЭН) БЭРЭСТЭБИИТЭЛЛЭРИН ПАЛАТАТЫГАР НАМ — КЭБЭЭЙИ 30 №-ДЭЭХ БЫЫБАРДЫР УОКУРУККА ДЕПУТАККА КАНДИДАТТАР

СИВЦЕВА НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА

Үлэлир миэстэтэ: СР Үөрэ-бин министрвотын оскуола тас өттүгэр, нитэр үлэбэ, обо бырааптарын арагаччылааһына уонна социальной-педагогическай реабилитациялааһынага управлениетин начальнига.

Үөрэбэ: М. К. Аммосов аатынан СГУ историко-филологическай факультетин нуучча тылын уонна литературатын отделениетин 1974 с. бүтэрбитэ. 1991 с. Москватаабы кэтэхтэн үөрэнэр юридическай институт Хабаровскайдаабы факультетин советскай тутууга отделениетигар үөрэнэр.

Дьээ кэргэнэ: үс оҕолоох: улахан уола Ригатаабы авиационнай институту бүтэрбитэ, кэргэннээх, икки кыыстаах, үлэ-

лир. Кэргэнэ СГУ үлэһитэ. Орто уол Белград университетыгар үп уонна кредит идэтигэр төрдүс сылын үөрэнэр, кыра уол II кылааска үөрэнэр. Кэргэнэ Нам типографиятын директора.

Надежда Семеновна 1950 с. сэтгэний 27 күнүгэр Бүлүү к. төрөөбүтэ. Ийэтэ Таас Тумус, Бүлүү эргин геологоразведочнай экспедицияда үлэлээбитэ, эрдэ өлбүтэ, алта саастаабыр үс биригэ төрөөбүттэрин кытта тулайыаха хаалбыта.

1968 с. Бүлүү к. I №-дээх орто оскуолатын бүтэрбитэ. Ити кэнниттэн детсадка итээччинэн үлэлээбитэ.

1969 с. СГУ-га үөрэнэ кириэр. Итини 1974 с. бүтэрэр.

Сунтаар оройуонун Бүлүүчээп орто оскуолатыгар үлэбэ анаар.

1975—80 сс. Көбөкөн орто оскуолатыгар нуучча тылын уонна литературатын учууталынан үлэлир. Совхоз отделениетин комсомольскай тэрилтэтин секретарынан, сельсовет депутатынан талыллар.

1980—84 сс. Бөтүг оскуолатыгар учууталынан, онтон завуунан үлэлир. Общественность советын председателинэн, сельсовет депутатынан талыллар.

1985 с. Намнаабы РОНО сэбиэдиссэйинэн ананар, райсовет депутатынан, райком чилиэнинэн быыбарданар.

1990 с. оройуоннаабы парт-

кабинеты салайар, 1991 с. олунньуттан 1991 с. атырдык ыйыгар дьэри ССКП Намнаабы райкомун II секретара.

1991 с. Үөрэх министрвотыгар үөрэх-методическай отдел сэбиэдиссэйинэн ананар. Ити сыл Совмиинга дьахтар уонна дьээ кэргэн дьыалаларыгар отдел начальнигынан көһөрүллэр.

1992 сылтан күн бүгүнүгэр дьэри Саха республикатын Үөрэбин министрвотыгар үлэлир: үөрэхтээһин сайдыытын национальной-региональной программаларын отделын начальнигынан, уопсай орто үөрэхтээһин кылаабынай управлениетин начальнигынан солбуйааччынан, ити кэнниттэн министри солбу-

йааччынан, үөрэх министрвотын оскуола тас өттүгэр, нитэр үлэбэ, обо бырааптарын арагаччылааһынага уонна социальной-педагогическай реабилитациялааһынага управлениетин начальнигынан.

Н. С. Сивцева сүүрбэччэ кинигэлэр, брошюралар автордара, кытыгыс автордара. Итилер ортолоругар «СР үөрэхтээһинин туһунан сокуон»; «Учуутал туһунан сокуон»; «Обо бырааптарын туһунан сокуон»; СР оҕолору итиигэ Концепцията; Дьээ-кэргэн кытта үлэбэ Програма; СР 2000 сылга дьэри үөрэхтээһин сайыннары Програмата; «Эркээйи» Програма; «СР оҕолоро» Програма у.д.а. кириэсэлэр.

МЕСТНИКОВ ГАВРИЛ ГАВРИЛЬЕВИЧ

Саха Республикатын Государственной муннабын (Ил Түмэн) Бэрэстэбиитэллэрин Палататыгар Нам—Кэбээйи 30 №-дээх быыбардыр уокурукка депутатка кандидат.

1951 с. төрүүх, саха, партията суох, үөрэбэ үрдүк, СР балет уонна опера Государственной театрын директора, кэргэннээх.

Үлэтин 1969 сыллаахха Намнаабы «Межсовхозстрой» КСМК-тын болуотунуугуна саҕалаабыта. Ленинградтаабы А. И. Герцен аатынан пединституту бүтэрэн баран, бири сыл Намнаабы 2 №-дээх ОПТУ-га история уонна обществоведение преподавателинэн үлэлээбитэ. Итинтэн кэлин түөрт сыл ком-

сомол Намнаабы райкомун Госпланыгар, Ис дьыала министрвотыгар өрө таһаарыллыбыта. Кэлин сэтте сыл Саха республикатын опера уонна балет театрын директора.

Республика общественноһыгар, деловой уонна политической эргимтэтигэр, түс-бас социальной-экономической реформаны активнай өйөөчү быһытынан биллэр.

Местников Г. Г. көбүлээһининэн музыкальной театр 1991 сыллаахха опернайга уларытыта. 1993 сыллаахха СР Президенин Ыйаабынан театр республика национальной бас биллигинэн биллэриллибитэ. Ити дьаһаллар артистар уонна техническай үлэһиттэр хамнаста-

рын үрдэтэр, театр материальной базатын бөһөргөтөр кыабы үөскөппиттэрэ. Театрга норуоттар икки ардыларынаабы биллинини ылбыт опера уонна балет фестиваллара тэриллибиттэрэ. Норуоттар икки ардыларынаабы, россиятаабы конкурстарга лауреат үрдүк аатын ылбыт артистар ахсааннара элбээбитэ. Театр бастын артистара Австрияга, Италияга, Америкага стажировкаламыттара.

Театр дирекцията аан бастаан бэйэлэрин уопсай дьэһэрин, хореографическай училище туууларын сакаасчытынан буолбута. Музыка Үрдүкү оскуола уонна хореографическай училище аһыллыахтарыттан, республикага музыкальной искус-

ство кадрдарын боппуруоһа сунньунэн быһаарыллыбыта. Бизэ сыл устатыгар театр артистарын 70 бырыһыаннарын олоһор усулуобуйалара түбүстэ. Коллективка моральной-психологической климат чэбдигирдэ.

Г. Г. Местников активнай кытыгытынан законодательнай акттар бэлэмнэммиттэрэ. Ол курдук төртүт культура үгэстэрин харыстааһын уонна салгыы сайыннары, маассабай библиотекалары уонна музейдары норуоттар культурнай таһымнарын үрдэтигэ көдьүүстээх форма быһытынан туһаны.

Биһиги кандидатыр республиканы государствота уларытан XXI үйбэ эрэллээхтик хар-

дылааччыларга туһайыллыбыт идеялардаах.

Нам улуунун фермерскэй хаһаайыстыбаларын Ассоциациялара, Нам I №-дээх орто оскуола, УПК, промкомбинат, «Бийан» АО производственной коллективтарынан, олоһор сириинэн быыбардааччыларын холбоһуга, эмп, культура үлэһиттэрэ, Нам улуунун уонтан таһа тэрилтэлэрэ уонна «Үлэ уонна Прогресс» республикатаабы общественной-политической тэрилтэ о.д.а. Г. Г. Местниковы депутатка кандидатынан туруордулар.

Кандидаты өйүүр инициативнай бөлөх.

СЛЕПЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Слепцов Михаил Иванович 1940 сыллаахха Абый улуунугар төрөөбүтэ, саха. Орто оскуола кэнниттэн «Абый» совхозка болуотунуугуна, ЫБСЛКС Абыйдаабы райкомун инструкторынан үлэлээбитэ. 1963—68 сылларга «Хата» сов-

хоз комсомольскай комитетин салайбыта.

СГУ историческай-филологическай факультетин, Новосибирскайдаабы партийнай оскуола журналистикага отделениетин бүтэрбитэ. 1972 сылтан саҕалаан тылбаасчыттан редак-

торыгар тийэ хаһыат үлэтин бары үктэли ааспытта: 1976—80 сылларга — Кэбээйи улуунун хаһыатын редакторын солбуйааччы, 1982—86 сылларга Нам улуунун хаһыатын редактора, 1986 сыллаахха ССКП обкомун бэчээккэ секторын ин-

структора, 1986—93 сылларга — «Кыым» хаһыат отделын сэбиэдиссэйэ, редакторын бастаки солбуйааччы. 1944 сылтан—Саха Республикатын Ыксаллаах быһыыга-майгыга госкомитетин кылаабынай специалиһа.

М. И. Слепцов Саха республикатын Коммунистическай партиятын чилиэнэ, журналистар Ем. Ярославскай аатынан бириэмийэлэрин лауреата.

Кэргэннээх, икки оҕолоох.

ПАХОМОВ ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ

Пахомов Е. А. 1952 сыллаахха муус устар 28 күнүгэр Сунтаар улуунун Куокуну нэһилигэр учуутал дьээ кэргэннээх төрөөбүтэ.

1959 сылтан Сунтаар I №-дээх орто оскуолатыгар үөрэммитэ. Оскуоланы бүтэрэн баран комсомол ытыгытынан Красноярскай куоракка тутууга үлэтин саҕалаабыта. 1970—1972 сс. Советскай Армияда сулуустаабыта. 1972 сылтан Пахомов Е. А. Нам улуунугар кэлин олохсуйар уонна үлэтин Түбэ абыс кылаастаах оскуолатын физкультурада уонна үлэ уроугун учууталынан салгыыр. 1974 сыллаахха кэргэннээр уонна Партизан абыс кылаастаах оскуолатыгар көһөрүллэн физкультура учууталынан, интернат сэбиэдиссэйинэн үлэлир. Ити кэмгэ Саха Государственной университетин биолого-географическай факультетыгар кэтэхтэн үөрэнэр уонна бу фа-

культет толору курсун 1980 сыллаахха бүтэрэр. 1977—1982 сыллаахха Хатыг Арыы орто оскуолатын география учууталынан ананар.

1982 сыл бэс ыйыгар Пахомов Е. А. народнай депутаттар Хатыг Арыы нэһилиэгин Сэбиэтин ситэриилээх комитетин председателинэн талыллар. Салгыы кини 1984 сылтан Нам оройуоннаабы Сэбиэтин ситэриилээх комитетин тэрийэр-инструкторскай отдел сэбиэдиссэйинэн бигэргэтиллэн үлэлир. 1985 сылга доруобуйатынан Намнаабы обо спортивнай оскуолатыгар саахымат тренеринэн бизэ сыл устата үлэлээбитэ.

Пахомов Е. А. 1983 сыллаахха Бүтүн Союзтаабы юридическай институт Хабаровскайдаабы факультетыгар кэтэхтэн үөрэхтэ кириэн бу факультет государственнай тутуу салаатын 1988 сыллаахха ситиһиллээхтик бүтэрэн юрист идэтин ылбыта.

1990 сылга Пахомов Е. А. Хатыг Арыы нэһилиэгин Сэбиэтин председателинэн хаттаан быыбарданар. Ити сыл Москва куоракка оччотообу законодательство Бүтүн Союзтаабы научнай-чинчийэр институт аспирантуратыгар кэтэхтэн үөрэхтэ кириэн түөрт сыл устата «Конституционный ыраап: государственнай салайыы; муниципальной ыраап» дьээ специальноска научнай бэлэмнэниини барбыта.

1993 сыл бэс ыйыгар Пахомов Е. А. народнай депутаттар Нам оройуоннаабы Сэбиэтин председателин солбуйааччынан талыллар уонна ити дуоһунаска Саха Республикатын Үрдүкү Сэбиэтэ республикага народнай депутаттар бары таһымнаах Сэбиэттерин болуочулары тохтоттор туһунан уураба тахсыар дьэри үлэлээбитэ.

Онтон салгыы Пахомов Е. А. идэтинэн үлэлир: Нам улуу-

һун дьаһалтатын правовой отделын начальнигынан, Саха республикатын Тыатын хаһаайыстыбатын министрвотын юридическай сулуустатын салайааччынан, Саха Республикатын Президенин уонна Правительствотын Государственной-правовой управлениетин кылаабынай специалиһынан.

1995 сыл олунньуттан Пахомов Е. А. Саха республиката Государственной Муннаба (Ил Түмэни) кытта сибээстэһингэ Саха республикатын Президенин уонна правительствотын Комитетин председателинэн солбуйааччынан ананан бу комитет 1997 сылга ликвидацияланар дьэри үлэлээбитэ. Билигин Саха республикатын административнай-территориальнай алынай боппуруостарын дьаһайыыга бастайааннай правительственной комиссия эппиттир секретарынан үлэлир.

Пахомов Е. А. законодатель-

ство уонна правоведение тэннээн көрүүгэ научнай институтка (Москва) юридическай науккалар кандидаттара научнай степени ылыга диссертацияны бэлэмнээн көмүскээри сылдьар. Россия уонна Саха республикатын периодическай уонна научнай бэчээтигэр олохтоох салайыны тематыгар кэккэ ыстатыйалары таһааттарда. Кини «Саха Республикатын Правительствотын туһунан», «Саха Республикатын административнай-территориальной тутуунун туһунан», «Саха Республикага улуустаабы уонна куораттаабы (республиканскай суолталаах) куорат дьаһалтанын тустарынан» у.д.а. билигин киһигин туттулар сокуоннар барылларын авторынан буолар.

Е. А. Пахомов кэргэннээх, түөрт оҕолоох.

Көбүлүүр бөлөх.

Ахсынны 28 күнэ Ил Түмэн быыбара

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ГОСУДАРСТВЕННОЙ МУННААҔЫН (ИЛ ТҮМЭН) БЭРЭСТЭБИИТЭЛЛЭРИН ПАЛАТАТЫГАР НАМ — КЭБЭЭИ 30 №-ДЭЭХ БЫЫБАРДЫР УОКУРУККА ДЕПУТАККА КАНДИДАТТАР

СИВЦЕВА НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА

Улэлиир миэстэтэ: СР Үөрэ-
бин министерствотын оскуола
тас өттүгэр, иитэр үлэбэ, оҕо
бырааптарын араҥачылааһын-
га уонна социальной-педагогиче-
скай реабилитациялааһынга
управлениетын начальнига.
Үөрэбэ: М. К. Аммосов аатын-
ан СГУ историко-филологи-
ческой факультетын нуучча ты-
лын уонна литературатын отде-
лениетын 1974 с. бүтэрбитэ.
1991 с. Москватааҕы кэтэхтэн
үөрэнэр юридической институт
Хабаровскайдааҕы факультетын
советскай тутууга отделениеты-
гар үөрэнэр.
Дьэ кэргэнэ: үс оҕолоох:
улахан уола Ригатааҕы авиа-
ционной институту бүтэрбитэ,
кэргэннээх, икки кыыстаах, үлэ-

лиир. Кэргэнэ СГУ үлэниэтэ. Ор-
то уол Белград университеты-
гар үп уонна кредит идэтигэр
төрдүс сылын үөрэнэр, кыра
уол 11 кылааска үөрэнэр. Кэр-
гэнэ Нам типографиятын дирек-
тора.
Надежда Семеновна 1950 с.
сэтгэнийн 27 күнүгэр Бүлүү к.
төрөөбүтэ. Ийэтэ Таас Тумус,
Бүлүү эргин геологоразведочнай
экспедицияҕа үлэлээбитэ, эрдэ
өлбүтэ, алта саастааҕар үс
бинргэ төрөөбүттэрин кытта ту-
лайах хаалбыта.
1968 с. Бүлүү к. 1 №-дээх ор-
то оскуолатын бүтэрбитэ. Ити
кэнниттэн дэтсадка иитээчинэн
үлэлээбитэ.
1969 с. СГУ-га үөрэнэ кии-
рэр. Итиннэ 1974 с. бүтэрэр.

Сунтаар оройуонун Бүлүүчүн
орто оскуолатыгар үлэбэ ана-
нар.
1975—80 сс. Көбөкөн орто ос-
куолатыгар нуучча тылын уон-
на литературатын учууталынан
үлэлиир. Совхоз отделениетын
комсомольскай тэрилтэтин сек-
ретарынан, сельсовет депутаты-
нан талыллар.
1980—84 сс. Бөгүн оскуола-
тыгар учууталынан, онтон за-
вухунан үлэлиир. Обществен-
ность советин председателиэн,
сельсовет депутатынан талыл-
лар.
1985 с. Намнааҕы РОНО сэ-
биэдиссэйинэн ананар, райсовет
депутатынан, райком чилиэни-
нэн быыбарданар.
1990 с. оройуоннааҕы парт-

кабинеты салайар, 1991 с. олу-
ньуттан 1991 с. атырдах ыйы-
гар диэри ССКП Намнааҕы
райкомун II секретара.
1991 с. Үөрэх министрство-
тыгар үөрэх-методической од-
дел сэбиэдиссэйинэн ананар.
Ити сыл Совмиинга дьахтар
уонна дьэ кэргэн дьаалалары-
гар отдел начальнигынан көһө-
рүллэр.
1992 сылтан күн бүгүнүгэр
диэри Саха республикатын Үө-
рэбин министрствотыгар үлэ-
лиир: үөрэхтэһин сайдыытын
национальной-региональной про-
граммаларын отделын началь-
нигынан, уопсай орто үөрэхтэ-
һин кылаабынай управлениетын
начальнигы солбуйааччынан,
ити кэнниттэн министри солбу-

йааччынан, үөрэх министрст-
вотын оскуола тас өттүгэр, ии-
тэр үлэбэ, оҕо бырааптарын
араҥачылааһынга уонна со-
циальной-педагогической реби-
литациялааһынга управлени-
етын начальнигынан.
Н. С. Сивцева сүүрбэччэ ки-
нигэлэр, брошюралар авторда-
ра, кыттыгас автордара. Ити-
лэр ортолоругар «СР үөрэхтэ-
һини туһунан сокуон»; «Учуу-
тал туһунан сокуон»; «Оҕо бы-
рааптарын туһунан сокуон»;
СР оҕолору иитиигэ Концепция-
та; Дьэ-кэргэни кытта үлэбэ
Программа; СР 2000 сылга
диэри үөрэхтэһин сайынна-
рыы Программата; «Эркээйи»
Программа; «СР оҕолоро» Про-
грамма у.д.а. киирсэллэр.

МЕСТНИКОВ ГАВРИЛ ГАВРИЛЬЕВИЧ

Саха Республикатын Государ-
ственной муннааҕын (Ил Тү-
мэн) Бэрэстэбиитэллэрин Пала-
татыгар Нам—Кэбээи 30 №-
дээх быыбардыр уокурукка
депутакка кандидат.
1951 с. төрүүх, саха, партия-
та суох, үөрэбэ урдук, СР ба-
лет уонна опера Государствен-
най театрын директора, кэргэн-
нээх.
Улэтин 1969 сыллааха Нам-
нааҕы «Межсовхозстрой»
КСМК-тын болуотунуугунан
саҕалаабыта. Ленинградтааҕы
А. И. Герцен аатынан педин-
ституту бүтэрэн баран, биер сыл
Намнааҕы 2 №-дээх ОПТУ-га
история уонна обществоведение
преподавателинэн үлэлээбитэ.
Итинтэн кэлин түөрт сыл ком-

сомол Намнааҕы райкомун
Госпланыгар, Ис дьыала мини-
стерствотыгар өрө таһаарыллы-
быта. Кэлин сэттэ сыл Саха
республикатын опера уонна ба-
лет театрын директора.
Республика общественноһы-
гар, деловой уонна политиче-
скай эргимтэтигэр, түс-бас со-
циальной-экономической рефор-
маны активнай өһөөччү быһы-
тынан биллэр.
Местников Г. Г. көбүлээһининэн
музыкальной театр 1991
сыллааха опернайга уларый-
быта. 1993 сыллааха СР Пре-
зиденин Ыйааһынан театр рес-
публика национальной бас би-
лиитинэн биллэриллибитэ. Ити
дьаһаллар артистар уонна тех-
ническэй үлэһиттэр хаминаста-

рын үрдэтэр, театр материаль-
най базатын бөҕөрөтөр кыаҕы
үөскөппүттэрэ. Театрга норуот-
тар икки ардыларынааҕы били-
нини ылбыт опера уонна ба-
лет фестиваллара тэриллэбит-
тэрэ. Норуоттар икки ардыла-
рынааҕы, россиятааҕы конкур-
старга лауреат урдук аатын ыл-
быт артистар ахсааннара элбээ-
битэ. Театр бастың артистара
Австрияга, Италияга, Америка-
га стажировкаламмыттара.
Театр дирекцията аан бастаан
бэйэлэрин уопсай дьэһэлэрин,
хореографической училище ту-
тууларын сакаасчытынан буол-
бута. Музыка Урдүкү оскуола-
та уонна хореографической учи-
лище аһыллыахтарыттан, рес-
публикага музыкальной иску-

ство кадрдарын боппуруоһа
сунньунэн быһаарыллыбыта.
Бизс сыл устатыгар театр ар-
тистарын 70 бырыһаннарын
олорор усулуобуйалара тубу-
ста. Коллективка моральной-
психологической климат чэбди-
гирдэ.
Г. Г. Местников активнай
кыттыгынан законодательнай
актар бэлэмнэммиттэрэ. Ол кур-
дук төрүт культура үгэстэрин
харыстааһын уонна салгыы сай-
ыннарыы, маассабай библио-
текалары уонна музейдары но-
руоттар культурнай таһымна-
рын үрдэтиигэ көдьүүстээх фор-
ма быһытынан туһаныы.
Биһиги кандидатыт республи-
ликаны государствова уларты-
тан XXI үйбэ эрэллээхтик хар-

дылааччыларга туһаайылы-
быт идеялардаах.
Нам улуунун фермерскэй ха-
һаайыстыбаларын Ассоциация-
лара, Нам 1 №-дээх орто оскуо-
лата, УПК, промкомбинат, «Би-
йаң» АО производственной кол-
лективтарынан, олорор сиринэн
быыбардааччыларын холбоһу-
га, эмп, культура үлэһиттэрэ, Нам
улуунун уонтан таһа тэрилтэ-
лэрэ уонна «Улэ уонна Про-
гресс» республиканын обществен-
ственной-политической тэрилтэ
о.д.а. Г. Г. Местниковы депу-
такка кандидатынан туруорду-
лар.
Кандидаты өйүүр
инициативнай бөлөх.

СЛЕПЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Слепцов Михаил Иванович
1940 сыллааха Абый улууну-
гар төрөөбүтэ, саха. Орто ос-
куола кэнниттэн «Абый» сов-
хозка болуотунуугунан,
ЫБСЛКС Абыйдааҕы райкомун
инструкторынан үлэлээбитэ.
1963—68 сылларга «Хатас» сов-

хоз комсомольскай комитетын
салайбыта.
СГУ исторической-филологи-
ческой факультетын, Новоси-
бирскайдааҕы партийнай ос-
куола журналистикага одделе-
ниетын бүтэрбитэ. 1972 сылтан
саҕалаан тылаасчыттан редак-

торыгар тийэ хайыат үлэтин
бары үктэли ааспыт: 1976—
80 сылларга — Кэбээи улуу-
һун хайыатын редакторын сол-
буйааччы, 1982—86 сылларга
Нам улуунун хайыатын редак-
тора, 1986 сыллааха ССКП
обкомун бэчээккэ секторын ин-

структора, 1986—93 сылларга
— «Кыым» хайыат отделын сэ-
биэдиссэйэ, редакторын баста-
кы солбуйааччы. 1944 сылтан—
Саха Республикатын Ыксал-
лаах быһыга-майгыга госком-
итетын кылаабынай специали-
на.

М. И. Слепцов Саха респуб-
ликатын Коммунистической пар-
тиятын чилиэне, журналистар
Ем. Ярославскай аатынан би-
рэмийэлэрин лауреата.
Кэргэннээх, икки оҕолоох.

ПАХОМОВ ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ

Пахомов Е. А. 1952 сыллааха
ха муус устар 28 күнүгэр Сун-
таар улуунун Куокуну нэһилиэ-
гэр учуутал дьэ кэргэнэ тө-
рөөбүтэ.
1959 сылтан Сунтаар 1 №-
дээх орто оскуолатыгар үөрэм-
итэ. Оскуоланы бүтэрэн баран
комсомол ытыгытынан Крас-
ноярскай куоракка тутууга үлэ-
тин саҕалаабыта. 1970—1972 сс.
Советскай Армияҕа сулуспа-
лаабыта. 1972 сылтан Пахомов
Е. А. Нам улуунугар кэлин
олохсуйар уонна үлэтин Түбэ
аҕыс кылаастаах оскуолатын
физкультурага уонна үлэ уру-
гун учууталынан салгыыр. 1974
сыллааха кэргэннэр уонна
Партизан аҕыс кылаастаах ос-
куолатыгар көһөрүллэн физ-
культура учууталынан, интер-
нат сэбиэдиссэйинэн үлэлиир.
Ити кэмгэ Саха Государствен-
най университетин биолого-
географической факультетыгар
кэтэхтэн үөрэнэр уонна бу фа-

культет толору курсун 1980
сыллааха бүтэрэр. 1977—1982
сыллааха Хатын Арыы орто
оскуолатын география учуу-
талынан ананар.
1982 сыл бэс ыйыгар Пахо-
мов Е. А. народнай депутаттар
Хатын Арыы нэһилиэтин Сэ-
биэтин ситэриллиэх комитетын
председателинэн талыллар. Сал-
гыы киһи 1984 сылтан Нам
оройуоннааҕы Сэбиэтин ситэ-
риллиэх комитетын тэрийэр-ин-
структорскай отдел сэбиэдиссэй-
инэн бигэргэтиллэн үлэлиир.
1985 сылга доруобуйатынан
Намнааҕы оҕо спортивной ос-
куолатыгар саахымат тренери-
нэн биэс сыл устата үлэлээбитэ.
Пахомов Е. А. 1983 сыллааха
Бүтүн Союзтааҕы юридичес-
кай институт Хабаровскайдаа-
ҕы факультетыгар кэтэхтэн үө-
рэххэ киирэн бу факультет го-
сударственной тутуу салаатын
1988 сыллааха ситиһинилээхтик
бүтэрэн юрист идэтин ылбыта.

1990 сылга Пахомов Е. А. Ха-
тың Арыы нэһилиэтин Сэбиэ-
тин председателинэн хаттаан
быыбарданар. Ити сыл Москва
куоракка оччотоогу законода-
тельство Бүтүн Союзтааҕы
научнай-чинчийэр институт ас-
пирантуратыгар кэтэхтэн үөрэх-
хэ киирэн түөрт сыл устата
«Конституционный быраап: го-
сударственной салайыы; муниципаль-
най быраап» дьэи спе-
циальноска научнай бэлэмни-
нини барбыта.
1993 сыл бэс ыйыгар Пахо-
мов Е. А. народнай депутаттар
Нам оройуоннааҕы Сэбиэтин
председателин солбуйааччынан
талыллар уонна ити дуоһунаска
Саха Республикатын Урдүкү
Сэбиэтэ республикага на-
роднай депутаттар бары таһым-
наах Сэбиэттэрин боломуочуйа-
ларын тохтотор туһунан уура-
а тахсар диэри үлэлээбитэ.
Онтон салгыы Пахомов Е. А.
идэтинэн үлэлиир: Нам улуу-

һун дьаһалтатын правовой од-
делын начальнигынан, Саха ре-
спубликатын Тыатын хаһаай-
ыстыбатын министрствотын
юридической сулууспатын са-
лайааччынан, Саха Республи-
катын Президенин уонна Пра-
вительствотын Государственной-
правовой управлениетын кы-
лаабынай специалиһынан.
1995 сыл олунньуттан Пахо-
мов Е. А. Саха республиката
Государственной Муннааҕа (Ил
Түмэни) кытта сибээстэһинигэ
Саха республикатын Президе-
нин уонна правительствотын
Комитетын председателинэн
солбуйааччынан анаан бу ко-
митет 1997 сылга ликвидация-
ланыар диэри үлэлээбитэ. Би-
лигин Саха республикатын ад-
министративнай-территориальнай
уо.д.а. билигин кээҥик туттулар сокуоннар
барыларын авторунан буолар.
Е. А. Пахомов кэргэннээх,
түөрт оҕолоох.

ство уонна правоведение тэн-
нээн көрүүгэ научнай институтка
(Москва) юридической наука-
калар кандидаттара научнай
степени ылыга диссертацияны
бэлэмнээн көмүскээри сылдьар.
Россия уонна Саха республика-
тын периодической уонна науч-
най бэчээтигэр олохтоох сала-
йыныы тематыгар кэҕкэ ыста-
тылалары таһааттарда. Киһи
«Саха Республикатын Прави-
тельствотын туһунан», «Саха
Республикатын административ-
най-территориальной тутулу-
ну туһунан», у.д.а. билигин
кээҥик туттулар сокуоннар
барыларын авторунан буолар.
Е. А. Пахомов кэргэннээх,
түөрт оҕолоох.
Көбүлүүр бөлөх.

РЕДАКЦИЯ ПОЧТАТЫТТАН

СИБЭККИГЭ СЫЛААС НААДА, ОБОБО ТАПТАЛ НААДА

Олох араас долгунугар охсуллан күннэр - дьыллар ааһан иһэллэр. Кэлин олох биллэрдик ыраата. Сүрүн биричинитэ — хамнас кэмгэр кэлбэтэ уонна үлэтэ суох буолуу элбээһинэ. Онон билигин биэр да обону итэргэ ыарахан кэмгэ, улаханниг, биллэн турар, элбэх олоохтор кыһалбалара элбиэр. Ол да буоллар элбэх олоох ийэлэр барахсаттар «обо — дьол, обо — олохпут инники кэскилэ» диир ыра санаанан салайтаран санааларын түнэрбэжжэ, олох аллара диэки охсулуутугар бүдүрүөн биэрбэжжэ, олох үөһэ диэки дабайар ылыгынан тэнтгэ хардылаһан эрэллээхтик иннилэрин диэки дуулуһаллар.

Алтынньы 13-19 күннэригэр ытыллыбыт ийэлэргэ аналлаах нэдиэлэбэ «Элбэх үлэһит ыччаты бэлэхтээбит ийэлэргэ сүгүрүөбүт» диир истинг-иһирэх тыллардаах махтал кийэһитин ыттаннар элбэх олоохтор, сунээрдээх эбээлэри, үлэ, тыыл ветераннарын А.Г. Дурасованы, Е.А. Бочкарёваны, А.С. Ядрееваны, А.И. Тихонованы, Е.П. Колесованы уонна Герой ийэни Е.Ф. Кириллинаны ээрдэлээбиттэрэ. Бизэри библиотека үлэһитэ, элбэх олоох ийэ С.Н. Кутукова олуэс бэркэ тэрийэн ытта. Кэлбит дьон сүргэлэргэ көтөүллөн, үөрөн-көтөн, сэргэхсийэн тарбаспыттара. Маны таһынан бу нэдиэлэ иннинэ кулууптарын чилиэннэригэр босхо хаппыста, хортуппуй түнгү-тиллибиттэрэ. Хортуппуйунан, хаппыстанан көмөлөспүт «Арыылаах» диир бааһынай хаһаайыстыга салайааччытыгар С.С. Никонова махталлара улахан уонна инникитин дабын эмиз үтүө дьон көстөн кыһалбарбытыгар көмөлөһүөхтэрэ диир эрэннэлэр.

«Улуснаб» промтоварнай маҕаһыныгар мунуук аайы атыыланар омок табаккарын ажалан батара сатыы тураллар. Үлэтэ суох, хамнаһа кэлбэт тыа кийитэ омок табаккарын ылар кыаба суох. Оттон харчылаах, транспордаах дьон ханнык бабарар коммерческой маҕаһынынан да, куораттан да киһири талан ылааларын ордороллоро буолуо. Онон бу маҕаһынын нэһилиэнньэбэ соччо көдьүүһэ суох.

МИН МАННЫК ЭТИИЛЭЭХПИН
ТЫА КИИТЭ ТУОХХА НААДЫАРЫЙ?
«Улуснаб» маҕаһынынара биэр сиргэ тураллара үлэһиттэргэ бэйэлэригэр, биллэн турар, табыгастаах бөбө буоллаа диир. Ол да буоллар, бастатан турар, нэһилиэнньэ интэриһин көрүөхтэрин сөл этэ. Киһи барыта куулунан бурдуугу, саахары ылар харчылаах, транспордаах буолбатах. Даадарга, педучилищега, МПМК территориятыгар олоорооччулар кыһын тоһугар тымныыга, сайын өңүрүк куйааска күннээби астарын суумканын соһон-сыйһан эрэй бөбөнү көрөллөр. Онон барыта дьахтар, обо-аймах тоһор-хатар, эрэйдэнэр.

МАҒАҺЫННАРЫ «ПРОМТОВАРИНАЙ», ПРОДУКТОВАЙ» ДИЭН АРААРБАККА БӨҮӨЛӨК СОБУРУУ УНУГАР БИИР СМЕШАННАЙ МАҒАҺЫНЫ АҒЫАХТАРЫН НААДА.
«Улуснаб» эдэр үлэһиттэригэр ситинини бабараран турар, атыылааһааччы санаатын үөрэтэн, төһө кыалларыннан үлэһиттэригэр киллэрэ сатыахтара диир эрэлбин биллэрэбин.
Оттон улус дьаһалтата уонна туһааннаах отделлар бу тэрилтэни туспа государство курдук туппакка, үлэһиттэр хайысхатын уларыталарыгар көмөлөһөн турар, күннэтэ хонтуруолу, ирдэбил күүһүрдүөхтэрин наада.

ИНБЭЛИИТТЭР НЭДИЭЛЭЛЭРЭ
Нэдиэлэнэн сибээстээн сэтгннйи 28 күнүгэр сарсыарда 10 чаастан Улуус дьаһалтатыгар төгүрүк остуол, тэрилтэ туһааннаах салайааччыларын кытта көрсүһүү, боппурооска эппиэттэр. Нэһиликтэрдээби обществолар председателлэрэ кытталлар.

АХСЫННЫ 2 КҮНҮГЭР М.К. АММОСОВ 100 СААҒЫН ТУОЛАР ЮБИЛЕЙДААХ СЫЛЫНАН
Ахсынны 2 күнүгэр М.К. Аммосов 100 сааһын туолар юбилейдаах сылынан Нам селотун инбэлииттэрин обществота, Хатырык инбэлииттэрин обществотын кытта табаккарысты көрсүһүү, төгүрүк остуол, музейга сылдыы. Нам селотугар кырдьабастар дьиэлэригэр 2 чаастан Хамаҕатта обществотын концерта.

Билигин кийи туохтаагар да ордук дьон үтүө санаатыгар, сыһынаыгар наадытар. Этэргэ дылы, сибэккигэ сылаас наада үүнэригэр, обо-обо таптал наада үөрэригэр, кийиэхэ үтүө сыһан наада инникити эрэллээх буоларыгар, олоху таптырыгар.

Күйүл саас Нам элиэннэтигэр элбэх олоох ийэлэр кулууптара дьэ кэргэн отделин иннинэ тэррилибитэ. Кулууп салайааччытынан олобун обо туһугар анаабыт, өр сыл оркулааһа пионер баһаатайынан, кэлин сылларга социологунан пенсияга тахсар диэри үлэлээбит К.Я. Сивцева биэр санаанан талылыбыта. Кулууп тэрриллэбиттэн аҕыһаа суох үлэ ытылына. Манна түөртүн үөһэ оркула саастаах олоох ийэлэр кириэлэр. Билигин кулууп 60-ча чилиэннээх.

Аны ас-үөл туһунан этэр буоллаахха, аспыт барыта омок аһа, тобо сатаматый Дьокуускайга оһоһуллар халбаһыны, туустаах балыгы, куурусса этин, атахтарын (атыыттан хаһан да сүппэт окорочкалары тонт киһи сиз да куттанар, хаһан өлөрбүт кууруссаларын буута эбитэ буоллар), кийил заводун халыг бирээннэгин, мармелды, монпассе, драже кэмпиэттэрин? Хатастартан дуу, гормолзаветтан дуу кыһынгы кэмгэ төһө кыалларыннан үрүн аһа ажалан атыылыылара буоллар нэһилиэнньэ төһөлөөх махтанна этэй!

МАҒАҺЫННАРЫ «ПРОМТОВАРИНАЙ», ПРОДУКТОВАЙ» ДИЭН АРААРБАККА БӨҮӨЛӨК СОБУРУУ УНУГАР БИИР СМЕШАННАЙ МАҒАҺЫНЫ АҒЫАХТАРЫН НААДА.
Ахтан аастылар. Быйылгы классификационнай турнирга активнайдык кыттарга быһаарыннылар.

ГАИ ПОҔА
ОҔОҔУЛЛУБАТАХ ПЕРЕПРАВНАН ТРАНСПОРТНАЙ СРЕДСТВОЛАР СЫЛДЫЫЛАРЫН ТОХТОТОР ТУҺУНАН ИС ДЫАЛА МИНИСТЕРСТВОТЫН СЭТИННЙИ 11 КҮНҮНЭЭБИ 14209 №-ДЭЭХ ЫААҒА
Республика үрдүнэн сыл аайы муһунан туорааһына киһи өлүүлөөх быһылааннар тахсаллар. Үгүс өттүгэр трагедия транспортнай тэрил, трактор эбэтэр атын самоходнай техника кыттылаах тахсар. Дьон өлүүтүн сүрүн биричинитинэн суол быраабылатын уонна айаһаннааһын средстволарын туһанын инструкциятын кэһини буолар.

УЛУУСТААҒЫ ИНБЭЛИИТТЭР ОБЩЕСТВОЛАРА.
П. АЛЕКСЕЕВА, Нам с.

Кыһынгы сезон саҕаланна

Нам улууну доубатчытара кыһынгы сезоннарын Е.А. Эверстов кэриэһигэр классификационнай турнирына саҕалааһыннара үгэскэ кубулуйда, быйыл онус төгүдүн ыталлар. Аспыт тобус сылларга маннык турнирдарга кыттан элбэх киһи разрядтара үрдэтилиннэлэр, спорт бу көрүнгэр үгүс ыччат тардыллар. Турнирга оркула үөрэнэччилэриттэн саҕалаан сэттэ уончалаах обонноттор сүргэлэргэ көтө-бүллэн кэлээчи. Сорох сылларга ыаллы ойуоннартан кэлэһинэр республика күрэхтэһинитин таһымнаан барар. Биірде Уус-Алдан маастарга кандидата Степан Румянцев бастаан соһуппустаах.

«Искра» колхозка ферма сэбиэдиссийнэн айымнылаахтык үлэлээбитэ. Ону Саха АССР Үрдүкү Советын Президиумун Бочуотунай грамотатынан икки төгүл наҕараадаламмыта кэрэһэлиир. Колхозтар бөдөһүсүбүттэри кэһинэ Карл Маркс аатынан колхозка спорттэриэччи. Онтон үүнэн оро-

Юонгга «Урожай» ДСО председателини, инструкторынан алта уонус—сэттэ уонус сылларга үлэлээбитэ. РСФСР «Урожай» ДСО бочуоттаах чилиэнэ, дуобакка оройуон үс төгүлөөх чемпиона, бастакы категориялаах спортивнай судьяа. Дуобаты пропагандалааһынна элбэх сыратын биэрбитэ.

Октябрьской революция 60 сыллаах юбилейн көрсө, 1977 сыллаахха ытыллыбыт күрэхтэһингэ кыһайан чемпион лентатын кэһингэ, сыаналаах биричиһин наҕараадаламмыта. Быйыл Октябрь 80 сыллаах юбилейн чэһингэр Нам селотун федерацията тэриһит күрэхтэһинигэр кыттыбыт ветеран доубатчыттар киһини санаан,

В. ЕРЕМЕЕВ.

Реклама ● Биллэриилэр ● Реклама
ВНИМАНИЮ ВСЕХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ НАМСКОГО УЛУСА!
Отдел сбыта и реализации Намского РЭС просит Вас для перезаключения «Договоров на отпуск и потребление электрической энергии на 1998 год» представить следующие документы:
1. Акт наличия установленной мощности с перечис-

лением всех токоприемников с указанием их мощности, типа и марки.
2. Копию приказа по предприятию о назначении лица, ответственного за электрохозяйство.
3. Акты по разграничению и ответственности за эксплуатацию электроустановок между Намским РЭС и потребителем.
4. Полные реквизиты предприятия с указанием Ф. И. О. первого руководителя.
5. Представить приборы учета электроэнергии для осмотра и проверки.
Справки по телефону 21-544.

Редактор В. Г. КАСЬЯНОВ.
ОТДЕЛЛАР: информация, сурук, төрүт культура — 21496, иллюстрация уонна реклама (секретариат) — 21640, Бухгалтерия — 21141.
«Нам» телерадиостудия — 21632.
Сурукка ааккытын-суолгутун, үлэбитин, дьэһиит аадырыһын чуолкай ыһын.
Автор этэре мэһди хаһыат санаатынын биір буолуохтаах диир буолбат.

«Энгиэли» — Нам улууну хаһыата; 678040, Саха Республикага, Нам с. Октябрьской уул., 1.
Учредителлэр: Нам улууну дьаһалтата, «Саха-полиграфиздат» национальная компания.
С. Р. бэчээт уонна маассабай информация көһүлүн көмүскүүр региональная инспекциянан регистрацияламмыт № Я 0095.
Нам улууну типографията: 678040, Нам с. Ленскэй уул. 85.
Формата АЗ. Кээмэйэ 1,0 бөч. лис. Нэдиэлэбэ үстэ тахсар. Индексэ 54889. Тираһа 1597.
Бэчээттэһинэ 24.11.97 с. Сааһын №рэ 129.

Икки мэндимэһинээх дьиэлэр оройуоннарыгар атак таһастаах суумканы сүтэрибиттэр 21-953 тел. билсинг.
Таптыыр убайым, таай-быт, үлэ, тыыл ветерана КОЛЕСОВ
Василий Никифорович эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн, чуғас билэр дьонугар дириг кутурбаммытын биллэрэбит.
Балта Нина, Сидоровтар, Муруновтар.

Ытыктабыллаах аймак-тарбытыгар Николай Иванович, Елизавета Васильевна уонна кинилэр оболоругар тапталлаах кыыстар
СИВЦЕВА
Дария Николаевна эдэр сааһыгар эмискэ ыалдьан өлбүтүнэн дириг кутурбаммытын тиэрдэбит.
Намтан, П. Хомуостаахтан Сивцевтар, Винокуровтар, Артамоновтар, Федоровтар.